

Dikarata tsa go ruta

See page 19 of the Teacher's Guide for tips on how to use these flashcards.


1

Mmele wa me


tlhogo



letsogo



leoto



seatla



lonao



mmele



molala



moriri




2

Ditemotsi tsa me

matlho



ditsebe



nko



molomo



bona



utlwa



monkgo




tatso



3

Balelapa la me

leseae



kgaisadi



mogolole



mme



rre



koko



rremogolo



lelapa



4

Go itshola o le phepa o nonofile

sesepe



shampu




sesepe sa meno



toulo




borashe



sepontshe



kamo




tlhapa




5

Go ja dijo
di nang le dikotla




6

Ditsala








7

Se ke seo se ke oparang



8

Dipopego le mebala






Dikarata tsa go ruta

See page 19 of the Teacher's Guide for tips on how to use these flashcards.


9

Diphapang




10

Ditshingwana le dikhukhwane





11

Maemo la bosa



12

Go ipabalela



13

Loapi



loapi



bosigo



motshegare



letsatsi




maru



ngwedi




dinaledi




dipolane

14

Batho ba motse wa rona




mooki



morutabana




motimamolelo



lepodisi




raposo



molaeborari




mooela-matlakala



moruti

15

Diatla tse di thusang



phimola lerole



feela



tlhatswa



phutha



phepafatsa



sela



paka




thusa

16

Botshelo jo boša



katsana




pidipidinyana



kokwane




Ntšanyana



kukunya



thunya



lese



petsana

Dikarata tsa go ruta

See page 19 of the Teacher's Guide for tips on how to use these flashcards.

17

Ke nna fano

ntlo



folete



ntlwana



zozo



kamore



phaposiboapeelo



phaposi-bonno



phaposi-botlhapelo



18

Maikutlo

itumetse



hutsafetse



galefile



tshogile



motlotlo



tshwenyegile



pelokgale



gakgametse



19

Naga ya rona e ntle

kubu



tau




thutlwa



tshepe




tlou



kwena



tshukudu



phorothia



20

Fa o le mo tseleng

thekesi




koloi



baesekele



bese



sethuthuuthu



sefofane



mokoro



pitse

